

NINJA

JC151EU

UPUTSTVO
ZA UPOTREBU

NINJA NEVERCLOG COLD PRESS JUICER

**PROLAZI KROZ PULPU
ZA BEZBRIŽNO CIJEĐENJE**

- Bez zastoja tokom cijedenja
- Efikasno cijedenje soka iz voća i povrća
- Moćan motor za lako cijedenje guste pulpe



HVALA

Hvala vam što ste kupili Ninja® NEVERCLOG COLD PRESS JUICER

ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____

(Sačuvajte račun)

Trgovina gdje je kupljeno:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 120V~, 60Hz

Snaga: 150 Watts



Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne bi trebalo da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom.

Da biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala.



VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

MOLIMO VAS DA PROČITATE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

	Pročitajte i pregledajte uputstva za upotrebu i korištenje.
	Označava prisustvo opasnosti koja može izazvati tjelesne povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje vezano za ovaj simbol ignoriše.
	Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.
Prilikom upotrebe električnih aparata, osnovne mjere bezbjednosti uvijek treba slijediti, uključujući sljedeće:	

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od povrede, požara, električnog udara ili oštećenja imovine, uvijek slijedite sljedeće bezbjednosne mjere, uključujući i numerisana upozorenja i dodatna uputstva:

- Prije korištenja uređaja, pročitajte sva uputstva.**
- Pažljivo pregledajte sve delove prije upotrebe kako biste provjerili da nisu oštećeni.** Ovaj uređaj sadrži **električne spojeve i pokretne dijelove** koji mogu predstavljati potencijalni rizik za korisnika.
- NE** potapajte bazu motora ili kontrolnu ploču u vodu ili druge tečnosti.
- NE** prskajte tečnost direktno na bazu ili kontrolnu ploču.
- Uvjerite se da su svi dijelovi uređaja pravilno postavljeni prije nego što uključite aparat.
- Uvijek osigurajte da je poklopac sigurno pričvršćen prije nego što uključite uređaj.
- Isključite uređaj iz struje nakon svake upotrebe.** Provjerite da su svi pokretni dijelovi potpuno zaustavljeni pre isključivanja.
- Prilikom isključivanja, izvucite utikač iz utičnice hvatanjem za tijelo utikača, a ne za kabl.
- Prije čišćenja, isključite uređaj iz struje.** Detaljna uputstva za čišćenje nalaze se u ovom uputstvu.
- Prije svake upotrebe provjerite uređaj na oštećenja.** Ako primjetite bilo kakav kvar ili sumnjate u ispravnost uređaja, **kontaktirajte ovlaštenog servisera.**
- NE** koristite ovaj uređaj na otvorenom. Ovaj proizvod je namjenjen samo za kućnu upotrebu.
- NE** koristite uređaj ako je kabl ili utikač oštećen, ako je došlo do kvara ili ako je pao ili bio oštećen na bilo koji način. Kontaktirajte ovlaštenog servisera za popravku.
- Oštrica ovog uređaja je veoma oštra.** Cijela jedinica noža nije pogodna za zamjenu. Ako primjetite bilo kakva oštećenja, kontaktirajte ovlaštenog Servisera.
- Dodaci ili nastavci drugih proizvođača ne smiju se koristiti sa ovim uređajem.
- Da biste spriječili rizik od električnog udara, **NE potapajte uređaj u vodu** niti dodirujte mokrim rukama.
- NE** ostavljajte kabl da visi preko ivice stola ili pulta. Kabl može biti povučen ili se zapetljati.
- NE** koristite uređaj blizu izvora toplote ili u blizini drugih grejnih uređaja.
- Uvijek koristite uređaj na stabilnoj i ravnoj površini.
- NE** dozvolite djeci da koriste ovaj uređaj bez nadzora odraslih.
- Ovaj uređaj **NIJE** namjenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim ako nisu pod nadzorom odgovorne osobe.
- Koristite samo dodatke i nastavke koji dolaze uz proizvod ili su preporučeni od strane SharkNinja. Upotreba dodataka koji nisu odobreni, uključujući tegle za odlaganje, može izazvati požar, električni udar ili povrede.



VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA


MOLIMO VAS DA PROČITATE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

- 22 **NE** stavljajte prste ili druge predmete u otvor za sok dok uređaj radi.
 - Ako hrana ostane zaglavljena, koristite guralicu ili drugi bezbjedan alat da je pogurate.
 - Ako se ne može pomjeriti, isključite uređaj i rastavite ga prije uklanjanja blokade.
- 23 Držite kosu, ruke i odjeću dalje od otvora dok punite i koristite uređaj.
- 24 Tokom rada i rukovanja uređajem, izbjegavajte kontakt sa pokretnim dijelovima.
- 25 **NE** koristite uređaj ako je rotirajuća oštrica oštećena.
- 26 **NE** pokrećite uređaj bez pravilno postavljenih dijelova.
- 27 **NE** perite električne dijelove uređaja u vodi ili bilo kojoj tečnosti.
- 28 **NIKADA** ne ostavljajte uređaj uključen i bez nadzora.
- 29 **NE** koristite uređaj bez poklopca ili čepova na mestu.
 - **NE** uklanjajte sigurnosni mehanizam, jer su dodaci pravilno osigurani prije upotrebe.
- 30 Prije upotrebe, uvjerite se da su svi pribori uklonjeni iz posude.
 - Ako pribor ostane u uređaju, može doći do ozbiljnih povreda ili oštećenja imovine.
- 31 **NE** uklanjajte komoru za punjenje dok je svrdlo još uvijek u pokretu.
 - Sačekajte da se uređaj potpuno zaustavi prije nego što uklonite bilo koji dodatak.
- 32 Ako dođe do preopterećenja, uređaj će privremeno isključiti motor.
 - Sačekajte približno 2 minuta prije nego što nastavite sa korišćenjem.
- 33 **NE** cijedite cjelovite sastojke.
- 34 Uklonite sjemenke i koštice iz voća kao što su mango ili šljive, kao i tvrde kore citrusa poput pomorandži, limuna i limete, jer mogu oštetiti uređaj.
- 35 **NE** dodajte vodu u uređaj dok je u radu kako biste ga očistili.
- 36 **NE** potapajte bazu motora ili kontrolnu ploču u vodu ili druge tečnosti.
- 37 **NE** prskajte vodu ili bilo koju tečnost na bazu motora ili kontrolnu ploču.
- 38 **NE** pokušavajte da naoštrite svrdlo.
- 39 Isključite uređaj iz struje prije čišćenja.
- 40 **NE** dodajte smrznuto voće, smrznuto povrće ili led direktno u sokovnik.
- 41 Korisnici koji su osjetljivi na pulpu mogu dodatno procijediti sok radi finije teksture.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DIJELOVI UREĐAJA

- A Guralica
- B Posuda za hranu
- C Komora za punjenje sa anti-drip polugom
- D Izlaz za pulpu
- E Svrđlo
- F Crni filter (manje pulpe)
- G Narandžasti filter (više pulpe)
- H Baza motora (naponski kabl nije prikazan)
- I Posuda za sok
- J Posuda za pulpu
- H Četka za čišćenje



PRIJE PRVE UPOTREBE

VAŽNO: Pročitajte sva upozorenja na početku uputstva prije upotrebe.

NAPOMENA: Svi dodaci su **BPA free** i mogu se prati u mašini za sudove.

- 1 Uklonite sav pakovni materijal sa uređaja.
- 2 Operite dijelove u toploj vodi sa sapunom, zatim ih temeljno isperite i ostavite da se osuše.
- 3 Obrišite kontrolnu ploču mekom krpom i ostavite da se potpuno osuši prije upotrebe.

NARUČIVANJE ZAMJENSKIH DIJELOVA

Za dodatne dijelove i dodatke, potražite u bolje opremljenim prodavnicama tehnike.

FUNKCIJE SOKOVNIKA

UPOTREBA KONTROLNE TABLE



START/STOP


Pritisnite jednom za kontinuirani rad do 12 minuta; pritisnite ponovo da biste zaustavili rad.

HOLD


Ako se otvor za punjenje zaglavi ili sastojci ne prolaze pravilno, **pritisnite i držite HOLD**. Čućete **zvučni signal i kratak prekid**, zatim će **svrdlo rotirati u suprotnom pravcu**. Otpustite dugme **HOLD** da zaustavite povratnu rotaciju. Po potrebi ponovite postupak. Pritisnite **START/STOP** da nastavite normalan rad.

KORIŠĆENJE FILTERA ZA KONTROLU PULPE

Kontrolišite količinu pulpe odabirom odgovarajućeg filtera.



MANJE PULPE
Koristite **crni filter** sa najfinijom mrežicom za sok sa manje pulpe.



VIŠE PULPE
Koristite **narandžasti filter** sa većim otvorima za sok sa više pulpe.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate, preporučuje se **narandžasti filter (više pulpe)** kada cijedite meko voće bogato vlaknima, poput krušaka, bobica, koštunjavog voća i ananasa.



Da biste pogledali videozapise o korištenju i čišćenju Ninja NeverClog Cold Press Juicer sokovnika, skenirajte QR kod.


UPOTREBA SOKOVNIKA

VAŽNO:


- Pregledajte sva upozorenja prije nego što započnete korištenje.
- **NE dodajte smrznuto voće, povrće ili led u uređaj.**

NAPOMENA: Ako se komora za punjenje zaglavi, **pritisnite i držite dugme REVERSE** da biste okrenuli svrdlo u suprotnom pravcu. Otpustite dugme da zaustavite rotaciju unazad.

- 1 Priključite bazu motora i postavite je na čistu, ravnu površinu.
- 2 Umetnite svrdlo u komoru za punjenje, zatim dodajte željeni filter preko svrdla.
- 3 Postavite izlaz za pulpu na otvor komore, zatim ga okrenite suprotno od kazaljke na satu da ga pričvrstite.





Align the metal portion of the filter with the bottom of the auger.



- 4 Postavite komoru za punjenje na bazu motora, zatim je okrenite dok ne klikne na mjesto.
- 5 Dodajte hranu u otvor za punjenje.

- 6 Postavite posudu za pulpu ispod izlaza, zatim postavite posudu za sok ispod anti-drip poluge.





Provjerite da je poluga protiv kapanja otvorena prije cijeđenja soka.

- 7 Pritisnite **START/STOP**, zatim postepeno dodajte sastojke u otvor. Koristite guralicu da pogurate sastojke kroz otvor, po potrebi.
- 8 Nakon cijeđenja, **pritisnite START/STOP** da zaustavite rad. Promešajte sok i poslužite.

RASTAVLJANJE I ČIŠĆENJE

- 9 Pritisnite i držite dugme **RELEASE**, zatim okrenite komoru u smeru kazaljke u uklonite je sa baze.
- 10 Uklonite izlaz za pulpu, zatim izvucite filter i svrdlo.
- 11 Isključite uređaj kada završite sa radom.



NJEGA I ODRŽAVANJE

VAŽNO: NE pokušavajte da očistite uređaj dodavanjem vode u komoru za punjenje dok je pričvršćena na bazu motora.

ČIŠĆENJE

• Ručno pranje

Razdvojite sve dijelove i operite ih **toplom vodom sa sapunicom koristeći meku krpu**. Temeljno isperite i **ostavite da se potpuno osuše**.

• Mašinsko pranje

Svi dijelovi, **osim baze motora**, pogodni su za pranje u gornjoj korpi mašine za sudove. **NEMOJTE** koristiti sušilicu sa grijanjem za čišćenje plastičnih dijelova.

• Baza motora

Obrišite mekom, vlažnom krpom prije čišćenja.

• Filteri

Ako se pulpa nakupi na filteru, **očistite je pomoću pribora za čišćenje ili čačkalice**.

SKLADIŠTENJE

Za praktično skladištenje:

- Omotajte kabl i **pričvrstite ga čičak-trakom** na zadnji dio baze motora.
- **NE omotavajte kabl oko dna uređaja** tokom skladištenja.
- Kada premjestite uređaj, **uhvatite ga za donji dio baze motora**.
- **Čuvajte svrdlo i filter unutar komore za punjenje, a posudu za sok u posudi za pulpu.**

PREOPTEREĆENJE UREĐAJA

Ovaj uređaj posjeduje bezbijednosni sistem koji sprečava preopterećenje motora i štiti sistem prenosa snage. Ako dođe do preopterećenja, motor će privremeno prestati sa radom. **Sačekajte 2 minuta, zatim pritisnite START/STOP** da ponovo pokrenete uređaj. Ako problem i dalje traje, kontaktirajte korisničku podršku.

VODIČ ZA OTKLANJANJE PROBLEMA

⚠UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od električnog udara i nenamjernog rada, isključite uređaj iz struje prije rešavanja problema.

Povratna funkcija (REVERSE) ne radi.

- Nakon pritiska i držanja dugmeta **REVERSE**, čuće se **zvučni signal i kratak prekid**, zatim će svrdlo rotirati u suprotnom pravcu. Otpustite dugme **REVERSE** da biste zaustavili. **Pritisnite START/STOP** da biste nastavili normalan rad.

Uređaj se zaustavio i pišti.

- Motor je možda **preopterećen sastojcima**. Sačekajte **2 minuta**, zatim pritisnite **START/STOP** da biste pokrenuli uređaj.

Mogu li cijediti voće sa sjemenkama i košticama?

- **NE**. Koštice i sjemenke treba ukloniti prije cijedenja. Na primjer, **uklonite sjemenke iz grožđa prije nego što ih stavite u uređaj**.

Mogu li cijediti smrznuto voće i povrće?

- Smrznuto voće, povrće ili led nisu pogodni za ovaj uređaj.

Zašto moj sok ima vlaknastu teksturu?

- Ako koristite lisnato povrće, celer, začinsko bilje, sok može biti nešto gušći. To je normalno i ne treba da izaziva zabrinutost.

Sok ima manju zapreminu od očekivane.

- Očekivani prinos je **oko 450 g proizvoda** da bi se dobilo **približno 250 ml soka**.
- **Ako dobijate manje soka nego očekivano, koristite filter za više pulpe (narandžasti filter).**









PRAVNE INFORMACIJE I ZAŠTITNI ZNACI

Napomena:

Ilustracije mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Zaštitni znaci:

NINJA i NEVERCLOG su registrovani zaštitni znaci SharkNinja Operating LLC.

Proizvođač:

SharkNinja Germany GmbH
Rötzer-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

SharkNinja Europe Ltd

1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB